

LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Depausitàri majourau pèr Marsiho : H. BLANCARD, 6, carriero dei Recoulèto, 6.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la Franco.
Fouero Franco, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèn
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 15, carriero d'ou Grand-
Relogi, à-z-Ais.

Lei plè noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
rendu.

TAULETO

PASSO-TÈMS. — Lou mège aprendis. *E. D. B.*

POUESIO. — Ei bord de Lar. — *M. Bourrelly.* —
Lou Brusc (parla de Fourcauquié). — *C. Des-
coise.*

REMEMBRANÇO. — D'ou 16 au 29 de Mai. — *L. -
A. Garlaire.*

SANTO-ESTELLO à Roco-Favour.

CRONICO. — Councours de Mount-Serrat. Barci-
louno. Besiès. — Lou Buste d'En F. Mistral. —
Novo.

PASSO-TÈMS

LOU MÈGE APRENDIS

(Acabado)

Moussu Carivè si courbo, tiro de soute lou liè
un bèu quèli blanc, n'en regardo lou dedins, lou
sènt, ie sauço soun det enjusqu'au founs..... e lou
suço!

L'ayien bouta de counfituro de coudoun, de
bono counfituro que fasié cremesoun: lou mège
se n'en lipè dous o tres cop.

Sivòli escoutavo e regardavo; durbié d'iue e
d'auriho coumo de portau.

A pas marid goust diguè lou meje. Anen! èço,
vài mièu. Moun ami couchas-vous mai; tenes vous
caud e countunias lou tratamen que vous ai our-

douna. Deman anares un pau miès, e pau-à-pau
la santa revendra. Lou sabès: lou mau vèn vite e
s'enva d'aise. Pacienci! acò vendra; fau pa s'es-
touna. — A deman!

E n'en van vèire un autre, un autre etc.

Lendeman Moussu Carivè diguè à soun escou-
lan avans de mai parti.

— E bèn! Sivòli, as retengu'n pau la premiero
leiçoun?

— Ah! Moussu, la sabe pèr cor.

— Anan vèire èço. Vene, saras lou mège e faras
la lengo. Iéu sarai aquí pèr t'escouta e te vèire
pamai. Partèn!

Arribon mai vèrs lou premié malaut.

La chambro ero quasi pleno: Carivè voulié pas
rire soulet.

Sivòli serious e s'iau coumo un president d'aca-
dèmi s'avanço, au mitan de t'outi, vèrs lou malaut.

— E bèn! moun ami, coume sian?

— Toujours peraqui, toujours sènso biaï.

— Ah! fau de pacienci. Dounas un pau voste
bras.

Ie fasto lou pous.

— La fièvre a pas augmenta. — Vosto lengo?

Lou malaut ba lo.

— Toujours caudo. Semblo que s'espèio un pau
vèrs lou bout. Voste front? Toujours caud. Un
pau mèn qu'aier pamèns.

— Bèn! Bèn! disié Moussu Carivè, n'a pas
perdu' no silabo.

— E lou pot? lou pot? vèn alor Sivòli, venguen
un pau lou pot.